



SEE MORE JESUS • WANTTOSEEMORE.COM

Ang Nabanhaw nga Ginoo — Usa ka Pagtuon sa Bibliya nga KJV nga adunay mga Numero ni Strong

ANG KRUS, ANG PAMATUOD, UG ANG PAGBALIK — NGANO NGA KINAHANGLAN MAO KADTO ANG KAMATAYON, UG UNSA ANG MOSUNOD

Doktrina nga Bibliyanhon nga Patukoranan — ang Ebanghelyo ni Jesu-Cristo

PULONG SA PAGESUGOD

Ngano nga kinahanglan mamatay si Jesus? Unsa ang gipamatud-an sa walay-sulod nga lubnganan? Unsa ang mahitabo sa iyang pagbalik? Kining pagtuon nagdala niining tulo ka mga pangutana ngadto sa Bibliya, ug gitugotan ang Bibliya sa pagtubag niini gamit ang kaugalingong mga pulong sa Bibliya.

Kining pagtuon naglangkob sa hinungdan ngano nga kinahanglan ipaagas ang dugo. Kining pagtuon naglangkob sa unsa ka layo ang iyang pagkanaog, ug unsa ang gasto sa krus alang kaniya. Kining pagtuon naglangkob sa Amahan nga nagtawag sa Anak nga Dios ug Ginoo. Kining pagtuon naglangkob sa GINOO nga nakigsulti sa Ginoo ni David. Kining pagtuon naglangkob kang Kristo nga nabanhaw gikan sa mga patay, ug kang Kristo nga nagpuyo diha sa mga tawo nga iyang giluwat. Kining pagtuon naglangkob sa iyang pagbalik, ug ang pagpili nga molungtad sa walay katapusan.

TULO KA PANGUTANA NGA GITUBAG NINI NGA PAGTUON:

1. Nganong kinahanglan man nga ang kamatayon ni Jesus mahitabo pinaagi sa dugo, ug dili sa laing mas sayon nga paagi?
2. Giunsa pagtawag ni David ang iyang kaugalingong anak nga iyang Ginoo sa Salmo 110:1?
3. Unsa ang gipamatud-an sa pagkabanhaw, ug unsa ang mahitabo sa pagbalik ni Jesus?

BUKSAN NGA ANGKLA

1 Timoteo 2:5 Kay usa ra ang Dios, ug usa ra ang tigpataliwala sa Dios ug sa tawo, nga mao ang tawo nga si Cristo Jesus, (6) nga naghatag sa iyang kaugalingon nga tubos alang sa tanan, ang saksi sa sakto

nga panahon.

USA KA DIOS + USA KA TIGPATUNGAAY SA TUNGA SA DIOS UG MGA TAWO, ANG TAWO NGA SI CRISTO JESUS.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Ang usa ka tigpataliwala (usa nga nagbarog taliwala sa duha ka nabulag nga partido aron ipahiuli ang duha ka partido) kinahanglan nga iya gayod hingpit sa duha ka partido, o dili siya makaalagad isip tigpataliwala. Tan-awa kung unsa ang giingon sa 1 Timoteo 2:5 kung unsa ang tigpataliwala: "ang tawo nga si Cristo Jesus." Kinahanglan nga si Jesu-Cristo usa ka tawo, o dili siya makabarog diin nagabarog ang mga tawo ug mamatay sa usa ka tawhanong kamatayon. Tan-awa kung unsa ang giingon sa 2 Corinto 5:19 nga tinuod sulod niana nga kamatayon: "ang Dios diha kang Cristo." Kinahanglan nga si Jesu-Cristo Dios, o ang iyang kamatayon usa lamang ka dugang tawo nga namatay, nga walay dalang kaluwasan (kagawasan gikan sa sala ug sa silot sa sala) alang kang bisan kinsa. Mao kini ang hinungdan nga ang tubag sa "kinsa ba si Jesus" dili usa ka gilid nga pangutana alang lamang sa mga eskolar. Ang tibuok nga doktrina sa kaluwasan nagsalig sa tubag niana nga pangutana.)

H. NGANO NGA KINAHANGLAN MAO KINI ANG KAMATAYON — ANG TULAY PABALIK NGADTO SA DIOS

H1. ANG PROBLEMA, GIPAHAYAG SA YANO

Isaias 59:2 Kondili ang inyong daotang mga binuhatan, maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala maoy nakapatago sa iyang panagway gikan kaninyo ug sa pagpaminaw kaninyo.

KONDILI ANG INYONG DAOTANG MGA BINUHATAN, MAOY NAKAPAHIMULAG KANINYO GIKAN SA INYONG DIOS.

Roma 3:23 Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios.

KAY ANG TANAN NAKASALA UG NAKABSAN SA HIMAYA SA DIOS.

H2. NGANONG DUGO, UG DILI ANG MAS SAYON

Hebreohanon 9:22 Ug sumala sa balaod, halos ang tanan nahinloan pinaagi sa dugo. Kung walay pag-ula sa dugo walay kapasayloan. **[G859 aphesis ■]**

KUNG WALAY PAG-ULA SA DUGO WALAY KAPASAYLOAN.

Levitico 17:11 Kay ang kinabuhi sa mga mananap anaa man sa dugo. Gihatag ko kining dugo kaninyo aron sa pagbalaan ibabaw sa halaran alang sa inyong mga kinabuhi, tungod kay mao kini ang dugo nga nagbuhat sa kapasayloan, kay mao kini ang dugo nga nagpasaylo alang sa kinabuhi.

KAY ANG KINABUHI SA MGA MANANAP ANAA MAN SA DUGO --> KAY MAO KINI ANG DUGO NGA NAGPASAYLO ALANG SA KINABUHI.

Hebreohanon 10:4 Kay dili mahimo nga ang dugo sa mga toro nga baka ug mga kanding makakuha sa mga sala.

KAY DILI MAHIMO NGA ANG DUGO SA MGA TORO NGA BAKA UG MGA KANDING MAKAKUHA SA MGA SALA.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Ibutang kining tulo ka mga bersikulo nga magkuyog ug ang tibuok karaang sistema sa halad mosaysay sa iyang kaugalingon. Ang kinabuhi anaa sa dugo. Ang sala nagkinahanglan ug kinabuhi. Sa karaang panahon, ang mga halad sa hayop naghatag ug pagpasig-uli (usa ka temporaryo nga tabon alang sa sala nga nagpahiuli sa katungdanan sa usa ka tawo atubangan sa Dios) adlaw-adlaw, sulod sa gatosan ka mga tuig. Ang Hebreohanon nag-ingon nga tin-aw nga ang mga halad sa hayop dili gayod makakuha sa sala. Unsa man diay ang katuyoan sa tanan niadtong mga halad sa hayop? Ang mga halad sa hayop nagpabilin sa utang sa sala nga makita nga wala pa bayri. Ang mga halad sa hayop usa ka taas, gibalikbalik, adlaw-adlaw nga pahinumdom nga adunay kinabuhi nga utang. Ang mga halad sa hayop naghupot niana nga pahinumdom hangtod sa usa lamang ka kamatayon nga makahimo sa hingpit nga pagbayad sa utang sa sala.)

H3. HANGTUD ASA SIYA NANAOG

Filipos 2:5 Paghunahuna sa pamaagi nga sama usab kang Cristo Jesus. (6) Milungtad siya diha sa dagway sa Dios, apan wala niya hunahunaa nga siya tupong sa Dios ingon nga pagagunitan. (7) Hinuon, siya nagpakawalay sulod sa iyang kaugalingon. Gikuha niya ang dagway sa usa ka sulugoon. Mipakita siya nga sama sa mga tawo. Nakaplagan siya ingon nga hulagway sa usa ka tawo. (8) Nagpauobs siya sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanan hangtod sa kamatayon, ang kamatayon sa krus.

SA DAGWAY SA DIOS --> NAGPAKAULIPON PINAAGI SA PAGDAWAT SA DAGWAY SA USA KA ULIPON --> MASINUGTANON HANGTUD SA KAMATAYON, BISAN SA KAMATAYON SA KRUS.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Timan-i ang han-ay sa pagkanaog sa Filipos 2:6-8. Si Jesus diha sa dagway sa Dios. Si Jesus gihuboan sa dungog. Si Jesus mikuha sa dagway sa usa ka ulipon. Si Jesus mikuha sa panagway sa mga tawo. Si Jesus nagpaubos sa iyang kaugalingon. Si Jesus nahimong masinugtanon. Si Jesus namatay. Si Pablo unya midugang ug duha pa ka pulong nga wala gayod kinahanglana sa tudling-pulong: "bisan pa sa kamatayon sa krus." Ang pag-ingon lamang nga si Jesus namatay dili igo alang kang Pablo. Ang piho nga paagi sa kamatayon ni Jesus maoy bahin sa punto ni Pablo.)

H4. UNSAY TINUOD NGA GIBAYRAN NIYA — GIISTORYA NA SA UNA, UG GIISTORYA PAG-USAB SA ULAHI

Isaias 50:6 Gihatag ko ang akong likod niadtong nagbun-og kanako, ug ang akong mga aping niadtong naglabnot sa akong bungot; wala ko gitagoan ang akong nawong gikan sa kaulawan ug sa pagtamay.

GIHATAG KO ANG AKONG LIKOD NIADTONG NAGBUN-OG KANAKO --> WALA KO GITAGOAN ANG AKONG NAWONG GIKAN SA KAULAWAN UG SA PAGTAMAY.

Mga Salmo 22:16 Kay gilibotan ako sa mga iro; ang panon sa mga daotan nag-alirong kanako; gitusok nila ang akong mga kamot ug mga tiil. (17) Maihap ko na ang tanan kong kabukogan. Gitan-aw ug gitutokan nila ako. (18) Gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa ilang taliwala, nagripa sila alang sa akong mga sapot.

GITUSOK NILA ANG AKONG MGA KAMOT UG MGA TIIL --> GIBAHIN-BAHIN NILA ANG AKONG MGA BISTI SA ILANG TALIWALA, NAGRIPA SILA ALANG SA AKONG MGA SAPOT.

Mateo 27:35 Sa dihang gilansang na nila siya, gibahinbahin nila ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa.

GILANSANG NILA SIYA, UG GIBAHIN ANG IYANG MGA BISTI, NGA NAGRIPA --> ARON KINI MATUMAN.

Juan 19:34 Bisan pa niana, ang usa ka sundalo miduslak sa iyang kilid gamit ang bangkaw, ug dihaduha migawas ang dugo ug tubig.

ANG BANGKAW MITUSOK SA IYANG KILID --> UG DIHADIHA MIGAWAS ANG DUGO UG TUBIG.

(Akong personal nga mga hunahuna: Si David nagsulat mahitungod sa gitusok nga mga kamot ug tiil sa Salmo 22. Si David nagsulat mahitungod sa mga sundalo nga nagbahin-bahin sa mga bisti sa Salmo 22. Gisulat kini ni David usa ka libo ka tuig sa wala pa may bisan usa sa Israel nga nakakita ug usa ka paglansang sa krus. Si David wala naghisgot bahin sa bisan unsa nga nahitabo kaniya sa kaugalingon. Si Mateo nagsulat sa mga siglo sa ulahi, human sa paglansang kang Jesus sa krus. Gisulat ni Mateo nga ang mga sundalo naghimo gayod sumala sa gihulagway sa Salmo 22. Gipahayag ni Mateo ngano nga gihimo kini sa mga sundalo: "aron matuman." Basaha ang duha ka asoy nga magkauban. Gisulat ni David ang iyang asoy nga nagtan-aw sa unahan sa panahon, nga walay paagi sa pagkahibalo nga mahitabo ang paglansang sa krus. Gisulat ni Mateo ang iyang asoy nga nagtan-aw balik sa paglansang sa krus, nga walay paagi sa paglimod nga kini nahitabo gayod.)

H5. UNSA ANG TUYO SA KAMATAYON — USA KA TULAY, DILI TRAHEDYA

Roma 5:8 Apan ang Dios nagpakita sa iyang gugma nganhi kanato, tungod kay samtang kita nagpabilin nga makasasala, si Cristo namatay alang kanato. **[G2644 katallasso ■]** (9) Labaw pa, unya, karon nga kita gipakamatarong pinaagi sa iyang dugo, kita nangaluwas niini gikan sa kaligutgot sa Dios. (10) Kay kung, samtang mga kaaway pa kita, gipasig-uli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak, mas labaw pa, human kita napasig-uli, nangaluwas kita pinaagi sa iyang kinabuhi.

SI CRISTO NAMATAY ALANG KANATO. LABAW PA --> GIPASIG-ULI KITA SA DIOS PINAAGI SA KAMATAYON SA IYANG ANAK.

2 Corinto 5:18 Kining tanang mga butang gikan sa Dios. Iya kitang gipasig-uli sa iyang kaugalingon pinaagi kang Cristo, ug gihatag kanato ang buluhaton sa pagpasig-uli. **[G2643 katallage ■]** (19) Mao nga, diha kang Cristo ang Dios nagpasig-uli sa kalibotan alang sa iyang kaugalingon, wala gihunahuna ang ilang mga kalapasan batok kanila. Gisalig niya kanamo ang mensahe sa pagpasig-uli. (20) Busa gipili na kami ingon nga pinadala ni Cristo, ingon nga gipakita niya ang iyang pagka-Dios pinaagi kanamo. Kami nangalipuyo kaninyo, alang sa kaayohan ni Cristo: "Pagpasig-uli sa Dios!" (21) Gihimo niya si Cristo

ingon nga halad alang sa atong sala. Siya ang usa nga wala gayod makasala. Gibuhat niya kini aron nga kita mahimong matarong sa Dios pinaagi kaniya.

ANG DIOS ANIA SA SULOD NI CRISTO, NAGPASIG-ULI SA KALIBUTAN NGADTO SA IYANG KAUGALINGON --> GIHIMO NIYA SIYA NGA SALA ALANG KANATO, SIYA NGA WALAY NAHIBALO SA SALA.

H6. ANG BITIN SA SUNGKOD — USA KA KARAAN NGA LARAWAN NGA IYANG GIGAMIT SA IYANG KAUGALINGON

Numerus 21:8 Miingon si Yahweh kang Moises, “Paghimo ug daw bitin ug ibutang kini ngadto sa tukon. Mahitabo kini nga ang tanan mapaakan magpabiling buhi, kung motan-aw siya niini.” (9) “Busa nagbuhat si Moises ug tumbaga nga bitin ug gibutang kini sa tukon. Sa dihang mapaakan sa bitin ang si bisan kinsa nga tawo, kung motan-aw siya sa tumbaga nga bitin, mabuhi siya.

ANG TANANG TAWO NGA GIPAAK, KON SIYA MOTAN-AW NIINI, MABUHI.

LAHI NGA PANABOT, PAREHAS NGA HITABO — ang haligi diha sa kamingawan, ug ang krus diha sa bungtod

Juan 3:14 Sama nga gipataas ni Moises ang sungkod nga bitin ngadto sa kamingawan, busa gikinahanglan usab nga mapataas ang Anak sa Tawo, (15) aron nga ang tanang motuo kaniya makaangkon ug kinabuhing walay kataposan. (16) Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibotan, nga iyang gihatag ang bugtong niyang Anak, nga bisan kinsa ang motuo kaniya dili mamatay apan makabaton ug kinabuhing walay kataposan. (17) Kay wala gipadala sa Dios ang iyang Anak ngadto sa kalibotan aron sa pagsilot sa kalibotan, apan aron luwason ang kalibotan pinaagi kaniya.

SAMA SA PAGBAYAW NI MOISES SA BITIN DIHA SA KAMINGAWAN, MAO USAB NGA ANG ANAK SA TAWO KINAHANGLAN NGA IBAYAW --> BISAN KINSA NGA MOTUO KANIYA DILI MALAGLAG.

(Ang akong personal nga hunahuna: Kining kalambigitan tali sa Numeros 21 ug Juan 3 dili usa ka kalambigitan nga giimbento niining pagtuon. Si Jesus mismo ang misulti niini nga kalambigitan sa direkta ug tin-aw nga paagi, mahitungod sa iyang kaugalingong pagkatawo. Ang mga tawo nga himalatyon didto sa kamingawan wala sultihi nga ayohon ang ilang kaugalingon. Ang mga tawo nga himalatyon didto sa kamingawan wala sultihi nga magmaisugon. Ang mga tawo nga himalatyon didto sa kamingawan wala sultihi nga kinahanglang mangita ug paagi aron makab-ot ang kaayohan. Ang mga tawo nga himalatyon didto sa kamingawan gisultihan nga MOTAN-AW sa gibayaw sa Dios diha sa sungkod. Ang mga himalatyon nga tawo didto sa kamingawan nga mitan-aw nabuhi. Karon hiusaha ang duha ka talan-awon ug timan-i ang katingalahang bahin. Ang bronsi nga bitin nga gibayaw diha sa sungkod gihulma sama mismo sa butang nga nagpatay sa mga tawo nga mitan-aw niini. Si Pablo nagpahayag ug susamang katingalahang kamatuoran mahitungod sa krus. Si Pablo nag-ingon nga si Jesus GIHIMONG sala alang kanato, bisan tuod si Jesus walay nahibaloang sala (2 Corinto 5:21). Ang tambal gibayaw diha sa mao gihapong hulma sa tunglo.)

I. ANG AMAHAN MISMO NAGTAWAG SA ANAK NGA "DIOS" UG "GINOO"

I1. Hebreohanon 1:1 Kaniadto ang Dios nakigsulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta sa daghang mga higayon ug sa daghang mga pamaagi. (2) Apan niining kasamtangang mga adlaw, ang Dios nakigsulti kanato pinaagi sa usa ka Anak, nga iyang gipili nga mahimong manununod sa tanang mga butang, ug pinaagi kaniya gibuhat niya usab ang kalibotan. (3) Ang iyang Anak mao ang kahayag sa iyang himaya, ang kinaiya gayod sa iyang kinaiyahan, ug iyang gipadayon sa paglungtad ang tanang butang pinaagi sa pulong sa iyang gahom. Human nga iyang nahinloan ang mga sala, milingkod siya sa tuong kamot sa halangdon sa kahitas-an.

NAGSULTI SIYA KANATO PINAAGI SA IYANG ANAK + PINAAGI USAB KANIYA GIBUHAT NIYA ANG MGA KALIBUTAN --> ANG KAHAYAG SA IYANG HIMAYA, UG ANG TUKMA NGA LARAWAN SA IYANG PAGKATAWO.

I2. Hebreohanon 1:5 Kay si kinsa ba sa mga anghel ang iyang giingnan, “Ikaw ang akong anak, karon ako mahimo nga imong Amahan”? Ug usab “Ako mahimo nga amahan kaniya, ug siya mahimo nga anak nako”? **[G4416 prototokos ■]** (6) Usab, sa dihang gidala sa Dios ang panganay nga anak ngadto sa kalibotan, siya miingon, “Ang tanang anghel sa Dios kinahanglan mosimba kaniya.”

KAY SI KINSA BA SA MGA ANGHEL ANG IYANG GIINGNAN, “IKAW ANG AKONG ANAK? --> ANG TANANG ANGHEL SA DIOS KINAHANGLAN MOSIMBA KANIYA.

(Ang akong personal nga mga panabot: Ang tibuok unang kapitulo sa basahon sa Hebreohanon naghatag sa usa ka taas nga argumento. Ang argumento mao nga ang Anak dili anghel ug wala gayud mahimong anghel. Kini nga punto angay timan-an diha sa usa ka pagtuon nga bag-o pa lang milabay sa daghang panid mahitungod sa usa ka persona nga gitawag ug "ang anghel sa GINOO." Ang Hebreohanong pulong malak nagpasabot sa usa ka sugo o buhat. Ang kaugalingong Anak sa Dios naghimo niana nga sugo sa mga higayon diha sa Daang Tugon. Apan ang magsusulat sa basahon sa Hebreohanon dili motugot nga ipahilambigit ang Anak uban sa mga hinimo nga anghel. Ang mga anghel gisugo sa pagsimba sa Anak.)

I3. Hebreohanon 1:8 Apan mahitungod sa anak siya nag-ingon, “Ang imong trono, Dios, hangtod sa kahangtoran. Ang sitro sa imong gingharian mao ang sitro sa hustisya. (9) Ikaw nahigugma sa pagkamatarong ug nagdumot sa pagkamalapason, busa ang Dios, nga imong Dios, nagdihog kanimo sa lana sa kalipay labaw pa sa imong mga kauban.” (10) “Sa sinugdanan, Ginoo, ikaw nagbutang sa patukoranan sa kalibotan. Ang kalangitan binuhat sa imong mga kamot. (11) Mangahanaw sila, apan ikaw magapadayon. Kining tanan madunot sama sa usa ka bisti. (12) Lukoton mo kini sama sa usa ka kupo, ug mausab sila sama sa usa ka bisti. Apan ikaw mao sa gihapon, ug ang imong mga katuigan dili mohunong.”

NGADTO SA ANAK NAG-INGON SIYA, ANG IMONG TRONO, OH DIOS, ANAA HANGTOD SA KAHANGTORAN --> IKAW, GINOO, SA SINUGDANAN NAGPAHIMUTANG SA PATUKORANAN SA YUTA.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Basaha pag-usab ang unang lima ka pulong sa Hebreohanon 1:8: "Apan mahitungod sa Anak siya nag-ingon." Kini nga sentensiya dili opinyon sa magsusulat sa basahon sa Hebreohanon mahitungod kang Jesus. Kini nga sentensiya nagtala sa Dios nga Amahan nga direktang nakigsulti sa Anak. Ang Dios nga Amahan nagtawag sa Anak nga "O Dios." Ang Dios nga Amahan unya nagtawag sa Anak nga "Ginoo." Ang Dios nga Amahan unya nagpasidungog sa Anak nga naghimo sa yuta ug sa mga langit. Kung ang usa ka tawo buot mangatarongan nga ang Anak wala gayud tawga nga Dios diha sa Kasulatan, kanang tawhana kinahanglan mag-atubang niini nga bersikulo, diin ang Amahan nagtawag sa Anak nga Dios.)

LAHI NGA PANGHUNAHUNA, MAO RA GIHAPON ANG TABIL — usa ka awit nga gisulat alang sa usa ka hari, ug ang Amahan naghisgot niini ngadto sa iyang Anak

Mga Salmo 45:6 Ang imong trono, Dios, walay kataposan; ang baton sa hustisya mao ang baton sa imong gingharian. (7) Nahigugma ka sa pagkamatarong ug gikasilagan mo ang pagkadaotan; busa Dios, ang imong Dios, nagdihog kanimo sa lana sa kalipay labaw pa kay sa imong mga kaabin.

ANG IMONG TRONO, DIOS, WALAY KATAPOSAN --> ANG IMONG DIOS, NAGDIHOG KANIMO SA LANA SA KALIPAY LABAW PA KAY SA IMONG MGA KAABIN.

Mga Salmo 102:25 Kaniadto pa imo nang gipahimutang ang kalibotan; ang kalangitan mao ang buhat sa imong mga kamot. (26) Mangahanaw sila, apan ikaw magapabilin; mangadaan silang tanan sama sa panapton; sama sa bisti, pahawa-on mo sila, ug mangahanaw sila. (27) Apan ikaw mao lamang gihapon, ug walay kataposan ang imong katuigan.

SA KANIADTO GIPASUKAD MO ANG YUTA --> IKAW MAO GIHAPON, UG ANG IMONG MGA TUIG DILI MATAPUS.

(Ang akong personal nga hunahuna: Kini usa ka dapit diin ang pagbasa sa duha ka mga bahin nga magkatupad tinuod nga makatabang. Ang Salmo 45 usa ka awit sa kasal. Ang Salmo 102 mao ang pag-ampo sa usa ka tawo nga anaa sa kalisdanan. Sa Salmo 102, kadtong mga pulong gipahayag ngadto sa GINOO, ang Dios sa Israel, nga naghimo sa kalibutan. Ang duha ka mga salmo gisulat mga siglo sa wala pa ang pagkatawo ni Jesus sa Betlehem. Ang Hebreohanon 1 nagkutlo sa duha ka mga salmo. Ang Hebreohanon 1 nagpakita sa duha ka mga salmo isip mga pulong sa Dios nga Amahan. Ang Hebreohanon 1 nag-aplikar sa duha ka mga salmo ngadto sa Anak. Timan-i ang gagmay nga mga kalainan sa pagkahan-ay sa mga pulong tali sa orihinal nga mga salmo ug sa mga pagkutlo diha sa Hebreohanon 1. Ang Bibliya wala nagtago niining gagmay nga mga kalainan, ug kini nga pagtuon wala usab nagtago niini. Ang wala mausab tali sa mga salmo ug sa Hebreohanon 1 mao ang pagkatawo sa persona nga gihisgutan sa mga pulong.)

J. ANG GINOO MIINGON SA AKONG GINOO — ANG BERSIKULO NGA NAGTAPOS SA LANTUGI

J1. Mga Salmo 110:1 Si Yahweh misulti sa akong agalon, “Lingkod sa akong tuong kamot hangtod nga himoon kong tumbanan sa imong tiil ang imong mga kaaway.” **[H113 adown ■] [H3068 Jehovah ■]** (2) Hawiran ni Yahweh ang setro sa imong kusog gikan sa Zion; dumalahi ang imong mga kaaway.

ANG GINOO MIINGON SA AKONG GINOO, LUMINGKOD KA SA AKONG TOO NGA KAMOT --> HANGTOD NGA HIMOON KO ANG IMONG MGA KAAWAY NGA TUNGTONGANAN SA IMONG MGA TIIL.

(Ang akong personal nga mga panghunahuna: Kini nga usa ka linya sa Salmo 110:1 nagdala og mas dako nga kahulugan kay sa una nga pagbasa. Sa English, ang duha ka pulong gipatik nga "Lord." Ang bugtong timailhan sa kalainan mao ang paggamit og dagko nga letra. Ang unang pulong gipatik gamit ang dagko nga mga letra, LORD. Ang ikaduhang pulong wala gipatik gamit ang dagko nga mga letra. Ilalom sa English, kini duha ka lain-laing pulong nga Hebreohanon. Ang unang Hebreohanong pulong mao ang pangalan sa pakigsaad sa Dios, Yehovah (H3068). Ang dagko nga mga letra sa KJV kanunay nagpasabot nga ang nailalom nga Hebreohanong pulong mao ang Yehovah. Ang ikaduhang Hebreohanong pulong mao ang adown (H113), usa ka pulong alang sa usa ka agalon o magmamando. Ang paagi sa gigamit nga adown dinhi nagbasa og "akong Ginoo." Si David, nga misulat niini nga salmo, nagrekord sa Dios nga nagsulti ngadto sa usa ka tawo nga gitawag ni David nga iyang kaugalingong Agalon. Karon hunahuna ang yano nga pangutana. Si David mao ang hari sa Israel. Kinsa ang iyang Agalon? Ang tubag mahimong mas katingad-an kon hinumdoman nimo nga ang Dios misaad nga ang Cristo mogikan sa kaugalingong pamilya ni David, mga henerasyon sa ulahi. Ang usa ka tawo dili kasagaran motawag sa iyang kaugalingong apo sa apo nga "akong Ginoo.")

J2. GIPANGUTANA NIYA SILA MISMO MAHITUNGOD NIINI, UG WALA GAYUD SILAY MAKATUBAG

Mateo 22:41 Karon samtang ang mga Pariseo nagpabilin nga nagtigom, si Jesus nangutana kanila ug usa ka pangutana. (42) Miingon siya, “Unsa ang inyong hunahuna mahitungod kang Cristo? Kang kinsa siyang anak?” Miingon sila kaniya, “Ang anak ni David.” (43) Si Jesus miingon kanila, “Unya giunsa man ni David diha sa Espiritu sa pagtawag kaniya ug Ginoo, nga nag-ingon, (44) 'Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, “Lingkod sa akong tuong kamot, hangtod nga akong himuon ang imong mga kaaway nga imong tumbanan.”?” (45) Unya kung si David nagtawag kang Cristo nga 'Ginoo', giunsa paghimo kaniya nga anak ni David?” (46) Walay usa nga nakahimo sa pagtubag kaniya sa usa ka pulong, ug wala nay tawo nga nangahas sa pagpangutana kaniya sa daghan pang mga pangutana sukad niadtong adlaw.

UNYA KUNG SI DAVID NAGTAWAG KANG CRISTO NGA 'GINOO', GIUNSA PAGHIMO KANIYA NGA ANAK NI DAVID? --> WALAY USA NGA NAKAHIMO SA PAGTUBAG KANIYA SA USA KA PULONG.

(Akong personal nga mga hunahuna: Wala isulti ni Jesus sa mga Pariseo ang tubag sa iyang kaugalingong pangutana diha sa Mateo 22:41-46. Nangutana si Jesus ug gibayaan ang pangutana nga walay tubag. Ang pangutana nagpabiling walay tubag hangtod karon, ug ang pangutana adunay usa lamang ka tubag nga mohaom. Ang Cristo mao ang anak ni David sumala sa unod. Ang Cristo mao ang Ginoo ni David sumala sa kung unsa siya sa wala pa matawo si David.)

J3. GIGAMIT NI PEDRO ANG MAO GIHAPONG BERSIKULO SA ADLAW NGA NAGSUGOD ANG SIMBAHAN

Mga Buhat 2:32 Kining Jesus gibanhaw siya sa Dios, Ug kitang tanan saksi. (33) Busa ingon nga binayaw ngadto sa tuong kamot sa Dios ug nakadawat sa saad sa Balaang Espiritu gikan sa Amahan, siya nagbubo niini nga inyong makita ug madungog. (34) Kay si David wala mikayab sa langit, apan nag-ingon siya, “Ang Ginoo nag-ingon ngadto sa akong Ginoo, Lingkod sa akong tuong kamot, (35) Hangtod nga himuon ko ang imong kaaway nga tumbanan sa imong tiil.” (36) Busa, pasagdi ang tibuok kabanayan sa Israel nga masayod nga ang Dios naghimo kaniya nga Ginoo ug Cristo, kining Jesus nga gilansang ninyo sa krus.”

SI DAVID WALA MOSAKA NGADTO SA MGA LANGIT --> GIHIMO SA DIOS KINING MISMONG SI JESUS, NGA INYONG GILANSANG SA KRUS, NGA MAGINOO UG CRISTO.

(Akong personal nga mga panghunahuna: Ang pangatarungan ni Pedro sa Buhat 2:29-36 mubo lamang. Ang pangatarungan ni Pedro wala magkinahanglan ug bisan unsang kaigmat. Si David nagsulat mahitungod sa usa nga molingkod sa tuong kamot sa Dios. Si David wala gayud mosaka aron molingkod sa tuong kamot sa Dios. Ang usa ka tawo makaadto ug makatan-aw sa lubnganan ni David, matod ni Pedro pipila ka bersikulo sa wala pa niini. Busa ang salmo dili mahitungod kang David. Unya gihinganlan ni Pedro ang tawo nga gihisgutan sa salmo. Gihinganlan ni Pedro kining tawhana nga walay bisan unsang pagpahumok: "kining Jesus, nga inyong gilansang sa cruz." Gitawag ni Pedro kining tawhana nga "Ginoo ug Cristo.")

J4. ANG MAO GIHAPONG SALMO NAGSULTI PA UG USA KA BUTANG — UG ANG HEBREOHANON NAGPATUKOD UG TIBUOK ARGUMENTO NIINI

Mga Salmo 110:4 Nanumpa si Yahweh ug dili na kini mausab: “Ikaw ang pari sa kahangtoran sunod sa laray ni Melquizedec.”

NANUMPA SI YAHWEH UG DILI NA KINI MAUSAB --> IKAW ANG PARI SA KAHANGTORAN SUNOD SA LARAY NI MELQUIZEDEC.

Hebreohanon 5:5 Ni si Cristo wala magpasidungog sa iyang kaugalingon pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga labaw nga pari. Hinuon, ang Dios miingon ngadto kaniya, “Ikaw ang akong Anak, karong adlaw ako mahimong imong Amahan.” (6) Susama usab kini sa iyang gisulti sa laing dapit, “Ikaw ang usa ka pari sa kahangtoran sunod sa laray ni Melchizedek.”

NI SI CRISTO WALA MAGPASIDUNGOG SA IYANG KAUGALINGON PINAAGI SA PAGHIMO SA IYANG KAUGALINGON NGA LABAW NGA PARI --> IKAW ANG USA KA PARI SA KAHANGTORAN SUNOD SA LARAY NI MELCHIZEDEK.

Hebreohanon 7:3 Siya walay amahan, walay inahan, ug walay mga kaliwat, walay sinugdanan sa mga adlaw ni kataposan sa kinabuhi. Hinuon, nagpabilin siya nga usa ka pari hangtod sa kahangtoran, sama sa Anak sa Dios.

WALAY SINUGDANAN SA MGA ADLAW NI KATAPOSAN SA KINABUHI. HINUON --> SAMA SA ANAK SA DIOS.

Hebreohanon 7:24 Apan tungod kay buhi si Jesus hangtod sa kahangtoran, ang iyang pagkapari walay pagkausab. (25) Busa siya usab makaluwas gayod niadtong moduol sa Dios pinaagi kaniya, tungod kay buhi siya sa gihapon aron sa pagpataliwala alang kanila.

NAGPADAYON SIYA SA WALAY KATAPUSAN + ANAA KANIYA ANG DILI MABALHIN NGA PAGKAPARI --> SIYA MAKAHIMO SA PAGLUWAS KANILA HANGTOD SA KATAPUSAN.

(Akong personal nga mga hunahuna: Ang usa ka mubo nga salmo naglangkob ug daghang butang. Ang Salmo 110 naghisgot sa usa ka tawo nga gitawag ni David nga iyang Ginoo, nga naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Ang Salmo 110 naghisgot sa usa ka hari nga naghari gikan sa Sion. Ang Salmo 110 naghisgot sa usa ka pari hangtod sa kahangtoran, sa usa ka han-ay nga mas karaan pa kay sa pagka-pari sa Israel, nga gipanumpa sa Dios pinaagi sa usa ka panumpa nga dili baliktaron sa Dios. Sa karaang Israel, gilain sa balaod ang katungdanan sa hari ug ang katungdanan sa pari. Ang usa ka tawo dili tugotan nga mohupot sa duha ka katungdanan ubos niana nga balaod. Ang Salmo 110 naghatag sa duha ka katungdanan ngadto sa usa ka tawo. Ang basahon sa Hebreohanon naggahin ug daghang mga kapitulo sa pagpasabot kon kinsa kadtong tawhana.)

K. GIBANHAW GIKAN SA LUBNGANAN — UG NAGPUYO DIHA KANIMO

K1. ANG KATINUOD MISMO, UG UNSAON KINI PAGIPADAYAG

1 Corinto 15:3 Kay gidala nako kaninyo ang pinakamahinungdanon nga mga butang nga nadawat usab nako: nga si Cristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan, (4) nga gilubong siya, ug nga nabanhaw siya sa ikatulo nga adlaw sumala sa mga kasulatan.

SI CRISTO NAMATAY TUNGOD SA ATONG MGA SALA SUMALA SA MGA KASULATAN + GILUBONG SIYA + NABANHAW SIYA SA IKATULONG ADLAW.

1 Corinto 15:20 Apan karon si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang unang mga bunga niadtong mga nangamatay.

SI CRISTO NABANHAW GIKAN SA MGA PATAY, UG NAHIMONG UNAHANG BUNGA NILA NGA NANGATULOG.

K2. UNSAY GIPAMATUD-AN SA PAGKABANHAW MAHITUNGOD KANIYA

Roma 1:3 Mahitungod kini sa iyang Anak, nga natawo gikan sa mga kaliwatan ni David sumala sa unod. (4) Siya ang gituboy nga mahimong Anak sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu sa pagkabalaan pinaagi sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, si Jesu-Cristo nga atong Ginoo.

GIHIMO GIKAN SA KALIWAT NI DAVID SUMALA SA UNOD --> GIPAHAYAG NGA ANAK SA DIOS UBAN SA GAHUM, PINAAGI SA PAGKABANHAW GIKAN SA MGA PATAY.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Gibutang na usab ni Pablo ang duha ka bahin sa tubag sa usa ka tudling-pulong, sumala sa han-ay, diha sa Roma 1:3-4. Si Jesus miabot gikan sa banay ni David, diha sa unod. Si Jesus gipahayag nga Anak sa Dios uban sa gahom, pinaagi sa paggula gikan sa lubnganan. Bisan kinsa nga tawo makaingon nga siya Anak sa Dios. Si Jesus ra gayod ang nakabaton sa pagpamatuod niini nga pag-angkon pinaagi sa pagbangon gikan sa mga patay.)

K3. UNA KINING GIINGON SA DAANG TUGON

Mga Salmo 16:10 Kay dili mo isalikway ang akong kalag ngadto sa Sheol. Dili mo pagatugotan nga ang imong mga nagmatinumanon makakita sa bung-aw. (11) Gitudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi; ang madagayaon nga kalipay nagapabilin sa imong presensya; ang kalipay nagasunod sa imong tuong kamot hangtod sa walay kahangtoran!”

IKAW DILI MOBIYA SA AKONG KALAG SA IMPYERNO --> BISAN DILI MOTUGOT NGA ANG IMONG BALAN MAKAKITA SA PAGKADUNOT.

Mga Buhat 2:29 Mga igsoon, ako magasulti kaninyo nga maisugon mahitungod sa patriarka nga si David: siya namatay ug gilubong, ug ang iyang lubnganan uban kanato niining mga adlaw. (30) Busa, siya usa ka propeta ug nasayod nga ang Dios nagsaad ug nanumpa ngadto kaniya nga gikan sa iyang kaliwat adunay maglingkod sa iyang trono. (31) Ug iya nang nalantawan kini ug nagahisgot mahitungod sa pagkabanhaw ni Cristo: wala siya gipasagdan didto sa Hades, ni ang iyang unod makita nga madunot.

SI DAVID PATAY NA UG GILUBONG --> NAKITA NIYA KINI NGA DAAN UG NAGSULTI MAHITUNGOD SA PAGBANHAW NI CRISTO.

K4. UG KARON — SIYA NAGPUYO SA MGA TAWO NGA IYANG GILUWAS

Roma 8:11 Kung ang Espiritu niya nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay nagapuyo kaninyo, siya nga nagbanhaw kang Cristo gikan sa patay magahatag ug kinabuhi usab sa inyong mga lawas nga may kamatayon pinaagi sa iyang Espiritu, nga nagpuyo nganha kaninyo.

ANG ESPIRITU NIYA NGA NAGBANHAW KANG JESUS GIKAN SA MGA PATAY MOPUYO KANINYO --> BUHION USAB NIYA ANG INYONG MGA LAWAS NGA MAMATAY.

Galacia 2:20 Ako gilansang uban kang Cristo. Kini dili na ako ang nabuhi, apan si Cristo nga nagpuyo kanako. Ang kinabuhi nga ako karong gikinabuhi diha sa unod akong gikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa Anak sa Dios, nga nahigugma kanako ug naghatag sa iyang kaugalingon alang kanako.

AKO GILANSANG UBAN KANG CRISTO --> DILI NA AKO, KONDILI SI CRISTO ANG NAGPUYO KANAKO.

Colosas 1:27 Mao kini kadtong buot sa Dios nga mahimong maila kung unsa ang mga bahandi sa himaya niining gitagoang kamatuoran taliwala sa mga Gentil. Mao kini nga si Cristo anaa kaninyo, ang pagsalig sa umaabot nga himaya. **[G3466 musterion ■]**

KINING MISTERYOA = SI CRISTO ANAA KANIMO, ANG PAGLAUM SA HIMAYA.

Juan 14:23 Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, “Si bisan kinsa nga nahigugma kanako, motuman siya sa akong pulong. Higugmaon siya sa akong Amahan, ug kami moanha kaniya, ug kami mohimo sa among puluy-anan diha kaniya.

SI BISAN KINSA NGA NAHIGUGMA KANAKO, MOTUMAN SIYA SA AKONG PULONG --> UG KAMI MOANHA KANIYA, UG KAMI MOHIMO SA AMONG PULUY-ANAN DIHA KANIYA.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Sunda ang tibuok linya niini nga pagtuon hangtod sa iyang katapusan. Si Jesus uban na sa Amahan sa wala pa mahimo ang bisan unsa. Si Jesus mipakita sa mga tawo sa Daang Tugon, ug kadtong mga tawhana nabuhi. Si Jesus natawo gikan sa usa ka babaye sa usa ka gamayng lungsod. Si Jesus gipatay sa usa ka bungtod, sa kahoy, sa gawas sa siyudad. Si Jesus migawas gikan sa lubnganan. Ang Biblia karon nag-ingon nga si Jesus nagpuyo SA SULOD sa mga tawo. Kini nga katapusan mao gayod ang gipunting niini nga pagtuon sa tibuok panahon. Ang tumong niini nga pagtuon dili gayod aron modaog sa usa ka lalis mahitungod kon kinsa si Jesus. Ang tumong niini nga pagtuon mao nga ang usa nga mao kining tanan buot mopuyo sa sulod nimo. Matikdi usab ang Juan 14:23: "kami moanha." Ang tingog nga daghan (plural) nga nag-abli sa Biblia sa Genesis 1:26 nagpabilin gihapong presente dinhi.)

L. MOBALIK SIYA — UG ANG PAGPILI NGA MOLAHUTAY HANGTUD SA KAHANGTURAN

L1. SIYA MOANHI, UG ANG TANANG MATA MAKAKITA KANIYA

Mga Buhat 1:9 Sa pagsulti ni Ginoong Jesus niining mga butanga, samtang sila nagtan-aw, siya gibayaw paिताas, ug gisalipdan siya sa panganod gikan sa ilang mga mata. (10) Samtang nagtutok sila pag-ayo sa langit sa iyang pagkayab, sa kalit lang, adunay duha ka tawo nga nagbisti ug puti nga nagtindog uban kanila. (11) Miingon sila, “Kamong mga tawo sa Galilea, nganong nagtindog kamo dinhi nga naghanged

sa langit? Kining Jesus nga gibayaw sa langit mobalik sa samang paagi sa pagkakita ninyo kaniya padulong sa langit.”

NGANONG NAGTINDOG KAMO DINHI NGA NAGHANGAD SA LANGIT? KINING JESUS NGA GIBAYAW SA LANGIT MOBALIK SA SAMANG PAAGI SA PAGKAKITA NINYO KANIYA PADULONG SA LANGIT.

Pinadayag 1:7 Tan-awa, siya moabot uban sa mga panganod; ang matag mata makakita kaniya, lakip ang naglansang kaniya. Ug ang tanan nga tribo sa kalibotan magbangotan diha kaniya. Oo, Amen.

ANG MATAG MATA MAKAKITA KANIYA + LAKIP ANG NAGLANSANG KANIYA.

L2. 2 Mga Taga-Tesalonica 1:7 ug pahuwasan niya kadtong nakadawat ug pasakit uban kanamo, sa panahon nga ipadayag ang Ginoong Jesu-Cristo gikan sa langit uban sa mga anghel sa iyang gahum.

[G1557 ekdikesis ■] (8) Pinaagi sa gadilaab nga kalayo, siya ang manimalos sa mga wala nakaila sa Dios ug sa mga wala nagtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Jesus. (9) Mag-antos sila sa silot sa walay katapusang paghukom layo sa presensya sa Ginoo ug sa himaya sa iyang gahum, (10) inig balik niya sa adlaw nga himayaon siya sa iyang mga balaan, nga mahibulong ang tanan nga mga tumutuo tungod kay gituohan nila ang among pasidungog kaninyo.

DIHA SA NAGDILAAB NGA KALAYO NGA MANIMALOS SA MGA WALAY PAGKAILA SA DIOS, UG SA MGA WALAY PAGSUNOD SA EBANHELYO --> SA DIHA NGA MOANHI SIYA SA PAGHIMAYA DIHA SA IYANG MGA SANTOS.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Basaha sa hinay-hinay ang 2 Tesalonica 1:8. Ang 2 Tesalonica 1:8 naghisgot ug duha ka grupo, dili usa lamang ka grupo. Ang unang grupo wala makaila sa Dios. Ang ikaduhang grupo wala magtuman sa ebanghelyo. Ang pag-ila ug ang pagtuman gihisgotan nga magkuyog sa mao gihapong bersikulo. Timan-i usab ang 2 Tesalonica 1:10, nga bahin sa mao gihapong pahayag. Ang mao ra gihapong pag-anhi ni Jesus nga kalayo alang sa usa ka grupo mao ang himaya alang sa lain nga grupo. Kini usa lamang ka panghitabo. Ang bahin sa panghitabo nga kini nga sakpan sa usa ka tawo mahukman karon, dili unya.)

L3. Pinadayag 19:11 Unya nakita ko nga naabli ang langit, ug nakita ko nga adunay usa ka puting kabayo! Ang usa nga nagsakay niini gitawag nga Matinud-anon ug Matuod. Naghukom siya uban ang katarong ug siya nakiggubat. (12) Ang mga mata niya sama sa nagdilaab nga kalayo, ug sa iyang ulo adunay daghang mga purongpurong. Aduna siyay ngalan nga gisulat kaniya nga walay bisan usa nga nakahibalo apan siya lamang. (13) Nagsul-ob siya sa usa ka kupo nga gituslob sa dugo, ug ang iyang ngalan gitawag nga Ang Pulong sa Dios.

SIYA NGA NAGLINGKOD SA IBABAW NIINI GITAWAG NGA MATINUD-ANON UG MATUOD --> ANG IYANG NGALAN GITAWAG NGA ANG PULONG SA DIOS.

Pinadayag 19:16 Adunay sinulat sa iyang kupo ug sa iyang paa nga usa ka ngalan, HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO.

HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Matikdi ang usa ka gamayng linya sa Pinadayag 19:12. Si Jesus adunay ngalan nga gisulat nga walay tawo nga nasayod, apan siya lamang ang nasayod nianang ngalana. Ang mga ngalan nga gihatag niini nga pagtuon makita sa mao gihapong pasahe. Kadto nga mga ngalan mao ang Kasaligan ug Matuod. Ang Pulong sa Dios. Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo.)

L4. ANG MGA LIBRO NGA GIABLIHAN

Pinadayag 20:11 Unya nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi ug ang usa nga milingkod niini. Ang yuta ug ang langit nahanaw gikan sa iyang atubangan, apan walay dapit nga ilang kaadtoan. (12) Nakita ko ang mga patay—ang mga gamhanan ug ang mga dili inila— nagtindog atubangan sa trono, ug gibuklad ang mga libro. Unya gibuklad ang laing libro—ang Libro sa Kinabuhi. Ang mga patay gihukman sumala sa nahisulat sa mga libro, sumala kung unsa ang ilang nabuhat. (13) Ang dagat mitugyan sa mga patay nga anaa niini. Ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan usab sa mga patay nga anaa kanila, ug ang mga patay gihukman sumala sa ilang binuhatan. (14) Ang Kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon—ang linaw nga kalayo. (15) Kung bisan kinsa nga ngalan ang dili makaplagan nga nasulat sa Libro sa Kinabuhi, igatambog siya ngadto sa linaw nga kalayo.

ANG MGA BASAHON GIBUKSAN + LAIN NG BASAHON GIBUKSAN, NG MAO ANG BASAHON SA KINABUHI --> BISAN KINSA NG WALA MAKAPLAGI NG NAHISULAT DIHA SA BASAHON SA KINABUHI GITAPOK NGADTO SA LINAW SA KALAYO.

(Ang akong personal nga mga hunahuna: Duha ka matang sa mga libro ang mitungha sa trono sa Pinadayag 20:12. Ang usa ka matang sa libro nagtala kung unsa ang gibuhat sa mga tawo. Ang lain nga matang sa libro nagtala sa mga ngalan, gitawag nga ang libro sa kinabuhi. Ang Pinadayag 20:12 wala mag-ingon nga adunay naluwas pinaagi sa kung unsa ang nahisulat sa mga libro sa mga binuhatan. Ang Pinadayag 20:15 nag-ingon nga ang usa lamang ka butang nga nakahukom sa sangputanan mao kung ang ngalan sa usa ka tawo nahisulat ba sa libro sa kinabuhi.)

L5. ANG PAGPILI, GIISIP SA TIN-AW GAYUD SAMA SA BISAN UNSANG GIINGON SA BIBLIA

Juan 3:18 Siya nga motuo kaniya dili silotan, apan siya nga dili motuo gisilotan na tungod kay wala man niya tuhi ang ngalan sa bugtong Anak sa Dios.

ANG WALA MOTOO GIHUKMAN NA.

Juan 3:36 Siya nga motuo sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan, apan ang nisupak sa Anak dili makakita sa kinabuhi, apan ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya.”

SIYA NG MOTUO SA ANAK ADUNAY KINABUHING WALAY KATAPOSAN.

Roma 6:23 Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay kataposan diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.

KAY ANG BAYAD SA SALA MAO ANG KAMATAYON --> APAN ANG WALAY BAYAD NG GASA SA DIOS MAO ANG KINABUHING WALAY KATAPOSAN DIHA KANG CRISTO JESUS NG ATONG GINOO.

(Ang akong personal nga mga panabot: Ang Roma 6:23 mao ang sentro nga bersikulo niining tibuok nga pagtuon. Ang Roma 6:23 usa ka mubo nga pahayag nga may duha ka bahin. Ang sala may bayad nga kinahanglan bayaran, ug kana nga bayad mao ang kamatayon. Kana nga bayad mahimong bayran sa usa sa duha ka paagi. Bisan ang tawo mismo maoy magbayad, sa walay kataposan, o ang tawo modawat sa gibayad na ni Jesus, isip gasa. Kana ang tibuok pagpili. Walay makaikyas sa pagbuhat niana nga pagpili, tungod kay ang dili pagpili managsama ra sa pagpili sa unang paagi. Ang tanan niini nga pagtuon, sukad sa "himoon ta ang tawo" diha sa Genesis 1:26 hangtod sa trono diha sa Pinadayag 20, nagsangkap padulong niana usa ka desisyon. Aduna pay panahon aron himoon kana nga desisyon. Nagpadayon si Jesus sa pagtawag.)

L6. Mga Buhat 4:12 Wala nay laing tawo diin kita makabaton ug kaluwasan: kay wala nay laing ngalan ilalom sa langit, nga gikahatag ngadto sa mga katawhan, diin kita maluwas.”

WALA NAY LAING TAWO DIIN KITA MAKABATON UG KALUWASAN --> KAY WALA NAY LAING NGALAN ILALOM SA LANGIT, NG GIKAHATAG NGADTO SA MGA KATAWHAN, DIIN KITA MALUWAS.

PAGSIRA

Pinadayag 22:17 Ang Espiritu ug ang Pangasaw-onon nagaingon, “Adto ngari! Pasultiha ang nakadungog, “Adto ngari!” Bisan kinsa ang giuhaw, paanhia siya, ug bisan kinsa ang nangandoy niini, pakuhaa siya nga libre ug tubig sa kinabuhi.

ANG ESPIRITU UG ANG PANGASAW-ONON NAGAINGON --> UG BISAN KINSA ANG NANGANDUY NIINI, PAKUHAA SIYA NG LIBRE UG TUBIG SA KINABUHI.

Juan 3:17 Kay wala gipadala sa Dios ang iyang Anak ngadto sa kalibotan aron sa pagsilot sa kalibotan, apan aron luwason ang kalibotan pinaagi kaniya.

KAY WALA GIPADALA SA DIOS ANG IYANG ANAK NGADTO SA KALIBOTAN ARON SA PAGSILOT SA KALIBOTAN --> APAN ARON LUWASON ANG KALIBOTAN PINAAGI KANIYA.

(Ang akong personal nga hunahuna: Ang katapusang imbitasyon sa Bibliya walay bayad. Ang katapusang imbitasyon sa Bibliya gitanyag ngadto sa bisan kinsa. Ang pulong nga gigamit mao ang "bisan kinsa." Ang pulong nga "bisan kinsa" wala magbilin ug si bisan usa, tuyoon gayod. Kini naglakip sa labing daotan nga tawo nga nagbasa niini nga pagtuon. Kini naglakip sa tawo nga nakaingon na ug dili sulod sa daghang katuigan. Si Jesus, nga mao kining tanan, mao ang nag-ingon Duol. Ang tanan nga kinahanglan buhaton sa usa ka tawo mao ang pagduol ug pagdawat sa tubig sa kinabuhi.)

PRAKTIS NG QUIZ

1. **Hebreo 9:22** — Ug sumala sa kasugoan, hapit ang tanang mga butang ginahinlo pinaagi sa dugo:
 - a) Kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo
 - b) ug kon walay pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo
 - c) kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon-sa-sala alang sa kalag
2. **Roma 5:8** — Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, nga bisan sa didto pa kita mga makasasala:
 - a) mangaluwas kita gikan sa kapungot pinaagi kaniya
 - b) nahiuli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak
 - c) si Cristo namatay alang kanato
3. **Hebreohanon 1:8** — Apan mahitungod sa Anak siya nagaingon, Ang imong trono, O Dios, walay katapusan:
 - a) ang sungkod sa pagkamatarong mao ang sungkod sa imong gingharian
 - b) ang cetro sa imong gingharian maoy usa ka matarong nga cetro
 - c) ug ang kagamhanan igabutang sa iyang abaga
4. **Salmo 110:1** — Si Jehova miingon sa akong Ginoo: Lumingkod ka sa akong tuo nga kamot:
 - a) hangtud nga ibutang ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil
 - b) magmando ka sa taliwala sa imong mga kaaway
 - c) hangtud nga mahimo ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong mga tiil
5. **1 Corinto 15:20** — Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga minatay:
 - a) ug nahimong unang bunga sa mga natulog
 - b) ug nga siya nabanhaw pag-usab sa ikatulo ka adlaw sumala sa mga kasulatan
 - c) ni motugot ka nga makakita ug pagkadunot ang imong Balaan
6. **Pinadayag 1:7** — Tan-awa, siya moabot uban sa mga panganod:
 - a) ug ang usa ka panganod midawat kaniya gawas sa ilang panan-aw
 - b) ug ang matag mata makakita kaniya
 - c) ug pagakahibulongan diha sa tanan nga mituo
7. **2 Tesalonica 1:9** — Kinsa ang pagasilotan sa pagkalaglag nga walay katapusan gikan sa atubangan sa Ginoo:
 - a) ug gikan sa himaya sa iyang gahum
 - b) nga mao ang ikaduhang kamatayon
 - c) ug alang sa himaya sa iyang pagkahalangdon

YAWE SA TUBAG: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-a, 6-b, 7-a

GIUNSA PAGKASANGA KINI NGA PAGTUON

GIUNSA PAGKAHINUNGANON SA MGA PULONG: USA KA PULONG SA ININGLES NGA "LORD" NAGREPRESENTAR SA DUHA KA LAIN-LAINING PULONG HEBREOHANON SA SALMO 110:1. ANG DUHA KA PULONG HEBREOHANON MAO ANG YEHOVAH (H3068) UG ADOWN (H113). ANG TIBUOK ARGUMENTO NGA GIHIMO NI JESUS SA MATEO 22:45 NAGSUKAD NIINING KALAINAN.

--> SA UNSANG PAAGI KINI MAGAMIT KANIMO: SI JESUS DILI LANG ANG USA NGA MIABOT. SI JESUS DILI LANG ANG USA NGA MOABOT. SI JESUS MAO ANG USA NGA GUSTO MOPUYO SA SULOD NIMO KARON (COLOSSAS 1:27, GALACIA 2:20).

UNSAY KAHULOGAN NIINI ALANG SA KAHANGTURAN: ANG SUHOL SA SALA MAO ANG KAMATAYON. ANG GASA SA DIOS MAO ANG KINABUHING DAYON PINAAGI KANG JESU-CRISTO NGA ATONG GINOO (ROMA 6:23). KANA LAMANG ANG DUHA KA PAAGI NGA ANG USA KA TAWO MOBAYAD SA UTANG SA SALA.

DALAN SA KUNeho: ANG SALMO 110:4 UG ANG BASAHON SA HEBREOHANON KAPITULO 7 NAGBUKAS SA TIBUOK DOKTRINA SA PAGKASASERDOTE NI MELQUISEDEC. KINI NGA DOKTRINA NAGHULAGWAY SA USA KA HARI UG USA KA SASERDOTE NGA GIHIUSA SA USA KA TAWO, MAS KARAAN PA KAY SA BALAO, GIPANUMPAAN PINAAGI SA USA KA PANUMPA NGA DILI BAKLION SA DIOS. KINI NGA DOKTRINA ANGAY NGA HATAGAN SA IYANG KAUGALINGONG BUG-OS NGA PAGTUON.

--> GAWAS SA HILISGUTAN: ANG 2 TESALONICA 1:7-10 UG ANG PINADAYAG 19:11-16 NAGBUKAS NGADTO SA TIBUOK NG DOKTRINA SA PAGBALIK NI JESUS. KINI NG DOKTRINA NAGLAKIP SA PAGKASIGURO SA PAGBALIK NI JESUS, ANG KALIT NG PAGBALIK NI JESUS, UG ANG SUGO SA PAGBANTAY ALANG SA PAGBALIK NI JESUS. ISULTI NG TIN-AW: ANG KASULATAN NAGPAHAYAG SA PAGKASIGURO SA PAGBALIK NI JESUS UG MIDUMILI SA PAGHATAG SA ISKEDYUL SA PAGBALIK NI JESUS (MATEO 24:36, BUHAT 1:7). KINI NG MINISTERYO MIDUMILI USAB SA PAGHATAG SA ISKEDYUL SA PAGBALIK NI JESUS.

USA KA BUKAS NG PAGDAPIT — BISAN KINSA IKAW, PADAYON SA PAGBASA

Dili kinahanglan nga ikaw usa ka Kristohanon aron mabasa kini nga pagtuon. Daghang mga butang mahimong nagdala kanimo dinhi. Usa ka pagpangita mahimong nagdala kanimo dinhi. Usa ka lantugi mahimong nagdala kanimo dinhi. Usa ka pangutana nga imong gidala sulod sa mga tuig mahimong nagdala kanimo dinhi. Ang kaikag mahitungod sa pagtuo sa uban mahimong nagdala kanimo dinhi. Ang tanan niini nga website imoha, walay bayad, sa imong kaugalingong pinulongan. Wala kami mangutana sa imong ngalan. Wala kami mangutana sa imong nasod. Wala kami mangutana kon unsa ang imong gitoohan. Usa ka pagtuon dili igo aron bug-os nga mahulagway si Jesus. Giingat namo niini nga pangutana ang tanan namong nabatonan, ug kini nga pagtuon nagsubay lamang sa usa ka dalan latas sa Bibliya. Si Jesus naglungtad sa wala pa ang sinugdanan. Si Jesus naglungtad karon. Si Jesus mobalik. Walay bisan usa ka panid nga makahuman sa paghulagway sa tanan niana. Daghan pang mga pagtuon ang naghulat dinhi. Mga pagtuon mahitungod sa kaluoy naghulat dinhi. Mga pagtuon mahitungod sa kaalam naghulat dinhi. Mga pagtuon mahitungod sa kahibalo naghulat dinhi. Mga pagtuon mahitungod sa pailub naghulat dinhi. Mga pagtuon mahitungod sa pagkadiosnon naghulat dinhi. Daghan pang mga pagtuon ang moabot. Basaha kini nga mga pagtuon sa bisan unsang pagkasunod-sunod nga imong gusto. Susiha ang among mga tinubdan samtang ikaw mobasa. Ang matag bersikulo niini nga mga pagtuon gipatik sa bug-os, tinuyo. Dili mo kinahanglan nga mosalig lang sa among pulong bahin sa bisan unsa. Ikaw mismo makatimbang sa matag bersikulo.

Adunay usa pa ka dugang nga imbitasyon nga misunod niini. Dili kami magpakaaron-ingnon nga kana nga imbitasyon gitago. Kana nga imbitasyon mao ang pagtuon mahitungod sa kinahanglan buhaton sa usa ka tawo aron maluwas. Basaha kana nga pagtuon karon kon buot mo kanang basahon karon. Basaha ang laing butang una kon mas ganahan ka nga basahon una ang laing butang. Walay nag-ihap. Ang pultahan magpabilin nga abli bisan unsa pa. Gisulti ni Pablo ang mga pulong sa ubos didto sa usa ka siyudad nga puno sa mga halaran ngadto sa mga dios nga dili iyang kaugalinong Dios. Gisulti ni Pablo kini nga mga pulong ngadto sa mga tawo nga wala mangayo kang Pablo sa pag-adto niana nga siyudad:

Mga Buhat 17:26 Ug gikan sa usa ka tawo iyang gibuhad ang matag nasod sa mga tawo nga nagpuyo sa ibabaw sa kalibotan, nagtakda sa ilang mga piniling mga panahon ug mga utlanan sa ilang pinuy-anan nga dapit. (27) Busa, kinahanglan pangitaon nila ang Dios ug tingali basin moduol sila kaniya ug makaplagan siya, ug sa pagkatinuod, wala siya mahilayo gikan sa matag-usa kanato.

GIBUHAT NIYA GIKAN SA USA KA DUGO ANG TANANG KANASURAN SA MGA TAWO --> ARON SILA MANGITA SA GINOO, UG MAKAKAPLAG KANIYA + SIYA DILI LAYO SA MATAG USA KANATO.

MGA YAWING PULONG SA GRIEGO

“napasig-uli” — G2644 katallasso — pagbag-o gikan sa pagkaaway ngadto sa pagkahigala; pagpabalik ngadto sa pabor

Ang Katallasso naghingalan sa tibuok rason sa krus, sa usa ka pulong.

“pagpasig-uli” — G2643 katallage — ang pagpahiuli sa kalooy; ang pagdugtong pagbalik sa duha ka nabahin nga kilid

Ang Katallage naggikan sa samang gamut sa katallasso sa ibabaw. Ang Katallasso naghigot sa buhat sa pagpasig-uli (ang pagpahiuli sa panaghigalaay sa duha nga nabulag). Ang Katallage naghigot sa sangputanan niana nga pagpasig-uli.

“kapasayloan” — G859 aphesis — usa ka pagpapahawa; usa ka pagpagawas; usa ka pagbuhi; kapasayloan

Kon walay pag-ula sa dugo, walay pagpapahilayo sa sala.

“misteryo” — G3466 musterion — usa ka tinago; usa ka butang nga kaniadto natago apan karon gipadayag na

Sa Biblia, ang misteryo dili gayod usa ka tigmo nga kinahanglang sulbaron. Ang misteryo sa Biblia usa ka tinago nga gikeka sa Dios nga isulti.

“panimalos” — G1557 ekdikesis — kadtong nagagikan sa katarong; ang bug-os nga pagtul-id sa sayop
Ang Ekdikesis mao ang pulong nga gigamit sa 2 Tesalonica 1:8. Ang Ekdikesis wala nagpasabot sa dili makontrol nga kasuko. Ang Ekdikesis nagpasabot sa hustisya nga hingpit nga natuman.

“panganay” — G4416 prototokos — kamagulangan; unang gipahimugso
Ang Amahan miingon “pasimbaha siya sa tanang mga anghel sa Dios” mahitungod sa Anak.

MGA YAWING PULONG SA HEBREOHANON

“GINOO” — H3068 Yehovah — ang ngalan sa pakigsaad sa Dios, nga gisulat sa KJV nga JEHOVA sa dagko nga mga letra

Bisan asa magpakita ang LORD sa dagkong mga letra diha sa Daang Tugon, si Yehova mao ang ngalan nga Hebreohanon sa ilalom sa English nga pulong nga LORD.

“Ginoo” — H113 adown — ginoo; agalon; tag-iya; usa nga nagmando

Sa Salmo 110:1, ang porma sa adown mabasa nga “ang akong Ginoo.” Ang adown lahi nga pulong sa Hebreohanon gikan sa Yehovah, ang GINOO nga nagsulti sa Ginoo ni David niana nga bersikulo.

SOURCES & CREDITS

Scripture: Cebuano Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).